



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 34

Godina: XI

Podgorica, 01.09.2016.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Propozicije Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2016/2017	2
2 Troškovnik za Prvu Futsal ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2016/2017	13
3 Registracija igrača	14

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 24.08. 2016. godine, donio je

PROPOZICIJE

Futsal lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2016/2017

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Propozicijama se utvđuju uslovi za organizovanje i sprovođenje takmičenja u Futsal ligi Crne Gore (u daljem tekstu: Futsal liga).

Klubovi koji sačinjavaju Futsal ligu za takmičarsku sezonu 2016/2017, su:

01. KF „Titograd“ – Podgorica
02. KF „Mirabile Moda“ – Podgorica
03. KF „Studentski dom“- Podgorica
04. KF „Nikšić“ – Nikšić
05. KF „Kataro“- Kotor
06. KF „Tivat“ – Tivat
07. KF „Jedinstvo“- Bijelo Polje
08. KF „Bajo Pivljanin“ – Nikšić
09. KF „Cezar“ – Budva
10. KF „Military futsal team“- Podgorica
11. KF „Gorštak“ – Kolašin
12. KF „Agama“ - Podgorica

Član 2

U takmičenju Futsal lige mogu učestvovati klubovi malog fudbala (futsala) registrovani u Fudbalskom Savezu Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG).

II ORGANIZOVANJE TAKMIČENJA

Član 3

Takmičenjem u Futsal ligi rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: Komisija).

Član 4

Takmičarski brojevi se izvlače žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova. Žrijeb može biti dirigovan samo u slučaju kada su dva ili više klubova iz istog mjesta i kada Komisija ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Član 5

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 6

Takmičenje se organizuje po dvostrukom bod – sistemu prema kalendaru takmičenja, kojeg utvrđuje IO FSCG, u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Svaki klub jedanput mora biti domaćin, a jedanput gost u utakmicama sa istim klubom.

Raspored utakmica utvrđuje Komisija, najkasnije 30 dana prije početka jesenjeg, odnosno proljećnjeg dijela takmičenja.

III RASPORED UTAKMICA

Član 7

Utakmice se, po pravilu igraju subotom i nedjeljom.

Izuzetno, na osnovu pisanog sporazuma klubova, odnosno utakmica može se igrati i u ostale dane, a najkasnije prije odigravanja sledećeg kola.

Sporazum se dostavlja Komisiji na saglasnost, najmanje tri dana prije odigravanja utakmice.

IV ODLAGANJE UTAKMICE

Član 8

Odlaganje utakmice odobrava Komisija.

Pisani zahtjev za odlaganje utakmice podnose klubovi Komisiji najkasnije 3 dana prije termina njenog odigravanja.

O odlaganju utakmice, Komisija u pisanoj formi obaveštava klubove, 48 časova prije termina predviđenog za početak utakmice koja se odlaže.

Član 9

Na zahtjev kluba učesnika ovog takmičenja, koji daje dva ili više igrača za selekcije FSCG za međunarodne utakmice, odnosno utakmica tog kluba se odlaže.

Komisija određuje vrijeme odigravanja odložene utakmice iz prethodnog stava ovog člana.

Član 10

U slučaju više sile ili razloga utvrđenih Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG, Komisija može, najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, odložiti istu. Ova odložena utakmica odigraće se prije narednog kola.

Ako se utakmica ne odigra zbog problema sa terenom, nedolaska sudija ili razloga više sile, klubovi su dužni da neposredno na terenu utvrde razloge i sačine pisani sporazum o novom terminu odigravanja utakmice i odrede teren na kome će se odigrati utakmica. Sporazum se dostavlja Komisiji sutradan do 10 časova.

Ako je utakmica prekinuta prije isteka 80% regularnog vremena određenog za igru, utakmica će se nastaviti i odigraće se preostalo vrijeme- preostali dio utakmice, po mogućnosti u roku od 24 časa od prekida utakmice, o čemu odlučuje Komisija.

Za nastavak prekinute utakmice primjenjuje se Pravilnik o fudbalskim takmičenjima.

Član 11

Ako se klubovi ne sporazumiju, dužni su da u roku iz prethodnog člana, u pisanoj formi predlože Komisiji nove termine odigravanja.

V TERENI

Član 12

Klubovi su obavezni da imaju ugovorom obezbijedenu salu za odigravanje utakmica, najkasnije 10 dana prije početka lige za odnosnu takmičarsku godinu.

Član 13

Utakmice Futsal lige igraju se samo u salama.

Dimenzije terena propisane su pravilima igre Futsala FIFE i UEFA za odigravanje međunarodnih utakmica, dužine 32-42 m i širine 18-22 m.

Član 14

Da bi se registrovao za odigravanje utakmica, teren mora ispunjavati i sve ostale uslove propisane pravilima igre Futsala FIFE i UEFA,

Registraciju i prijem terena vrši Komisija FSCG za pregled i prijem terena.

VI POČETAK UTAKMICA

Član 15

Klubovi su dužni najmanje 10 dana prije početka jesenjeg i proljećnog dijela prvenstva, posebno za svako kolo, dostaviti Komisiji vrijeme početka utakmice, na osnovu čega Komisija određuje satnice odigravanja utakmica.

Ovako utvrđena satnica, može se izmijeniti samo iz razloga više sile i to najkasnije 3 dana prije odigravanja utakmice, o čemu klub obavještava Komisiju, koja obavještava oba kluba, sudije i delegata utakmice.

VII DUŽNOSTI KLUBOVA

Član 16

Klub Futsal lige dužan je da na ime kazni i dugovanja po bilo kom osnovu, uplati sredstva u korist žiro računa FSCG, u roku od 3 dana od dana prijema obavještenja (računa).

Neispunjavanje finansijskih obaveza prema savezu, povlači i disciplinsku odgovornost, sve do suspenzije.

Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju, a za svaki konkretan slučaj Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom.

Član 17

Timovi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste boje. Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti domaći klub.

Svi klubovi su dužni obavijestiti Komisiju o boji svojih dresova sa kojima će nastupiti, kao i rezervnu, za slučaj da oba kluba imaju dresove iste ili slične boje.

Član 18

Klubovi su dužni da najmanje 60 minuta prije početka utakmice dođu u halu-salu u kojoj se utakmica odigrava a njihovi predstavnici dužni su takođe da 60 minuta prije početka utakmice stave na uvid delegatu sportske legitimacije igrača i službenih lica, kao i spisak igrača koji nastupaju i ovlašćenje za predstavnika kluba.

Član 19

Klub domaćin je dužan da delegatu dostavi i obavještenje MUP-u o odigravanju utakmice, kao dokaz da je utakmica zvanično prijavljena i da istoj obezbijedi prisustvo organa reda.

Utakmica ne može početi bez prisustva najmanje četiri predstavnika organa reda. Vrijeme čekanja policije je 15 minuta. Ako policija ne dođe, službena lica to konstatuju u zapisniku, a Komisija utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 u korist gosta.

Član 20

Klub domaćin je dužan da delegatu dostavi zapisnik o odigravanju utakmice, koji se sačinjava u 4 primjerka. U zapisnik se unose podaci o službenim licima i igračima prije početka utakmice, a ostali podaci sa same utakmice se unose nakon završetka utakmice.

Član 21

Klub domaćin je dužan da obezbijedi sigurnost i bezbjednost sudija, delegata, igrača gostujućeg i svog kluba, prije, za vrijeme i poslije odigrane utakmice, sve do izlaska iz grada.

Član 22

Klub domaćin je dužan da obezbijedi dežurno vozilo i prisustvo predstavnika kluba, trenera, ljekara i fizioterapeuta, čija imena dostavlja delegatu utakmice.

Gostujući klub je dužan da obezbijedi prisustvo predstavnika kluba i trenera.

Trener mora imati nacionalnu diplomu za rad u Futsalu izdatu od FSCG.

Klub domaćin je dužan da na vidnom mjestu istakne državnu zastavu, zastavu FSCG i zastavu kluba ukoliko je ima.

Bez gore navedenih uslova i prisustva navedenih lica, utakmica se neće igrati, i biće registrovana 3:0 pff u korist protivničke ekipe.

U slučaju da na utakmici nije prisutan fizioterapeut domaće ekipe, njegovu ulogu preuzeće ljekar.

Član 23

U službenim prostorijama kluba domaćina, za vrijeme sastavljanja zapisnika, mogu biti samo službena lica (delegat, predstavnici klubova, sudije).

Član 24

Klub domaćin je dužan da odredi svoga Komesara za bezbjednost, čije ime dostavlja Komisiji.

Komesar za bezbjednost je odgovoran za cjelokupnu organizaciju utakmice.

Klub domaćin je dužan da prije početka utakmice, na osnovu podnijetih naloga, isplati troškove delegatu i sudijama. Ako se po prednjem ne postupi, utakmica se neće odigrati, a Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 u korist gostujućeg kluba.

Član 25

Klub domaćin je dužan da odredi dovoljan broj redara, koji će biti obilježeni odgovarajućim trakama oko ruke, radi održavanja reda za vrijeme, prije i poslije odigrane utakmice.

Član 26

Klubovi obavezno vode evidenciju javnih opomena izrečenih na utakmicama. Poslije dvije javne opomene igrač izdržava kaznu od jedne utakmice neigranja.

Klub koji uvede u igru igrača, koji nije izdržao automatsku zabranu igranja jedne utakmice, podliježe disciplinskoj odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Kaznu zabrane igranje jedne utakmice, igrač izdržava na prvoj utakmici, bez prava biranja.

Član 27

Na svim utakmicama u određenom dijelu terena, mogu se nalaziti sledeća lica:

- trener;
- pomoćni trener;
- najviše 9 rezervnih igrača koji su upisani u zapisnik;
- lekar;
- fizioterapeut;
- predstavnik kluba;
- delegat;
- mjerilac vremena;
- organi reda.

Navedena lica, osim igrača i organa reda, moraju imati licence sa oznakom funkcije i znakom FSCG

-Trener sa licencom može kao igrač nastupati na zvaničnim utakmicama svog kluba ako je registrovan kao igrač.

Član 28

Prije početka prvenstva, svi klubovi su dužni da licenciraju: trenera, pomoćnog trenera, lekara, fizioterapeuta i ovlašćene predstavnike kluba.

Lica bez licence neće moći obavljati svoju dužnost.

VIII PRAVO NASTUPA

Član 29

Na utakmicama Futsal lige pravo nastupanja imaju registrovani igrači, koji su stekli pravo nastupa po odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG.

Registraciju igrača Futsal vrši nadležni regionalni registracioni organ, na čijoj se teritoriji nalazi klub za koji se igrač registruje. Registracioni organ je dužan da registraciju igrača objavi u "CG fudbalu".

Član 30

Pravo nastupa na utakmicama Futsal lige imaju svi registrovani igrači, koji su na dan odigravanja utakmice navršili 17 godina života.

Izuzetno, na utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, uz odobrenje specijalne ljekarske komisije. Ovo pravo mora biti upisano u sportskoj legitimaciji igrača.

Na zvaničnim utakmicama FSCG broj igrača stranih državljana koji se mogu upisati u zapisnik utakmice i koju mogu nastupiti na utakmici Futsal Lige, je 2 igrača.

Član 31

Klub je obavezan da organizuje ljekarski pregled svojih registrovanih igrača.

Na utakmicama mogu nastupati samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni.

Igrač koji nastupa mora imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, kojim je oglašen sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti unosi se u COMET.

Dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu za igrače mlađe od 16 godina važi 4 meseca, a za ostale 6 meseci.

Izuzetno, dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, može se dostaviti neposredno prije odigravanja utakmice.

IX NAJMANJI BROJ IGRAČA

Član 32

Utakmicu igraju dvije ekipe svaka sastavljena od najviše 5 (pet) igrača, od kojih je jedan vratar.

Utakmica može početi ako jedan od timova ima najmanje 3 igrača.

Član 33

Igrači koji ne nastupe od početka utakmice, mogu naknadno ući u igru, ako su prije početka utakmice upisani u zapisnik kao igrači.

Član 34

Ako je zbog isključenja sa terena, ostalo manje od tri igrača u bilo kom timu, utakmica se prekida.

Ako se radi o prekidu iz prethodnog stava, utakmica se registruje službenim rezultatom 3:0 u korist protivnika, pod uslovom da ovaj do prekida nije postigao bolji rezultat.

X DELEGATI

Član 35

Za svaku utakmicu Futsal lige Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Listu delegat Futsal lige FSCG utvrđuje Izvršni odbor FSCG, na predlog Komisije za takmičenje FSCG.

Član 36

Delegat je dužan da poznaje Propozicije takmičenja i normativna akta FSCG.

Delegat je dužan da prisustvuje seminarima, koji se organizuju najmanje jedanput godišnje.

Član 37

Delegat je obavezan, da odmah nakon završetka utakmice, sačini kompletan izvještaj u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova.

Član 38

Dužnosti delegata su:

- da dođe na teren najmanje jedan sat prije početka utakmice;
- da do vremena utvrđenog za početak utakmice utvrdi identitet igrača i ispravnost fudbalskih legitimacija;
- da predstavnicima klubova omogući uvid u sportske legitimacije igrača protivničkog tima;
- da onemogući ulaz u određeni dio igrališta (predviđen za rezervne igrače i službena lica) svima koji na to nemaju pravo;
- da sportske legitimacije i zapisnik utakmice drži kod sebe do završetka utakmice;
- da sačini zapisnik o isključenim igračima;
- sudije, predstavnici klubova, kao i isključeni igrači, dužni su na zahtjev delegata da daju precizne izjave, koje se unose u zapisnik, a na okolnosti koje delegat bude zahtijevao od njih.

Član 39

Komisija je dužna da preda u nadležnost Disciplinskom sudiji delegata koji svoju funkciju ne obavlja u skladu sa Propozicijama.

XI SUDIJE

Član 40

Sudije za utakmice Futsal lige određuje Sudijska komisija FSCG.

Član 41

Liste sudija za utakmice Futsal lige FSCG utvrđuje Izvršni odbor FSCG, na predlog Sudijske komisije FSCG.

Član 42

Za utakmice Futsal lige FSCG određuje se glavni i pomoćni sudija.

Član 43

Sudija je dužan da u smislu Pravila igre za Futsal, prije utakmice pregleda teren i odluči da li je isti pogodan za igru.

Član 44

Ukoliko sudija uz prisustvo kapitena obje ekipe u vrijeme predviđeno za početak utakmice ustanovi da je teren nepodoban za igru, utakmica se ne može odigrati i odluku će saopštiti delegatu utakmice.

Član 45

Ako glavni sudija utakmice ne dođe na teren u zakazano vrijeme, utakmicu će voditi pomoćni sudija, a njega će zamijeniti neki od ispitanih sudija sa liste, ukoliko se nalazi u gledalištu.

Ako takvo lice ne prisustvuje utakmici, onda će se predstavnici klubova dogovoriti da ulogu pomoćnog sudije obavi neko iz gledališta, čija će uloga biti samo pokazivanje kada je lopta prešla granice igrališta.

Član 46

Ako na utakmicu ne dođu ni glavni ni pomoćni sudija, klubovi će se sporazumjeti, da utakmicu vodi jedan od ispitanih prisutnih sudija iz gledališta.

Ako sporazum ne bude postignut, delegat će odlučiti koji će prisutni sudija voditi utakmicu.

Sporazum o izboru sudije mora da bude pismeno utvrđen prije početka utakmice i isti potpisuju kapiteni ekipa i delegat. Ovaj sporazum se priključuje zapisniku sa utakmice i dostavlja preko delegata Komisiji.

Član 47

Ako na utakmicu ne dođu ni sudije ni delegat, utakmica će se odigrati samo ako klubovi sporazumno izaberu jednog od ispitanih sudija. Sporazum o izboru sudije se takođe mora potpisati od strane kapitena obje ekipe.

Član 48

U slučaju isključenja igrača, sudija u zapisnik utakmice navodi razloge isključenja.

Član 49

Sudije su dužne da u zapisnik unesu prijavu protiv igrača i funkcionera zbog povrede takmičarske discipline, izvršene prije, za vrijeme ili poslije utakmice, kako bi delegat sproveo postupak uzimanja izjava u vezi sa navodima u prijavi.

Član 50

Sudija je dužan da prije potpisivanja pročita zapisnik i da provjeri opomene, isključenja, pogotke, kao i sadržaj istog.

Član 51

Sudija koji prije, za vrijeme ili poslije odigrane utakmice učini disciplinski prekršaj, biće kažnjen po odredbama Disciplinskog Pravilnika FSCG.

XII REGISTRACIJA UTAKMICA**Član 52**

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana, od dana njihovog odigravanja. Ako je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Član 53

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna i drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

Član 54

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 55

Klub koji se nalazio pod suspenzijom zbog neizmirenih obaveza, ne može nastupiti, a utakmica će se registrovati 3:0 u korist protivničke ekipe. Klub će biti kažnjen i prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

XIII ŽALBE**Član 56**

Žalbu na regularnost odigrane utakmice može podnijeti svaki klub učesnik takmičenja, koji smatra da je oštećen rezultatom utakmice, na koju se žali.

Žalbu na regularnost odigrane utakmice u prvom stepenu, po svim osnovama, rješava Komisija.

Član 57

Žalba se podnosi u roku od 3 dana od dana odigrane utakmice, sa obrazloženjem u 2 primjerka i uplatom takse u iznosu od 50 EURA, u korist žiro računa FSCG.

Član 58

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba, neće se uzimati u postupak, a utakmica se registruje postignutim rezultatom, a žalba se smatra kao da nije ni podnijeta .

Član 59

Žalba mora biti riješena u roku od 8 dana od dana prijema , izuzev kada je žalba motivisana razlozima čije rješenje spada u nadležnost drugog organa. U tom slučaju, rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog organa.

Član 60

Odluka po žalbi se donosi u pisanoj formi, sa pravnom poukom za žalbeni postupak. Jedan primjerak odluke se dostavlja klubu u roku od 3 dana od dana donošenja iste.

Član 61

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema. Žalba se podnosi u 2 primjerka, sa dokazom o uplati iznosa od 100 EURA na žiro račun FSCG.

Član 62

Komisija za žalbe odlučuje po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 63

Žalba na regularnost utakmice posljednja tri kola podnosi se Komisiji u roku od dva dana od dana odigrane utakmice. Komisija odlučuje po žalbi u roku od 3 dana.

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od tri dana od dana prijema. Komisija za žalbe FSCG odlučuje po žalbi u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.

Žalba se podnosi u 2 primjerka, sa dokazom o uplati iznosa od 100 EURA na žiro račun FSCG.

Član 64

Ako se žalba usvoji, taksa se vraća podnosiocu žalbe.

XIV DISCIPLINSKI PREKRŠAJI**Član 65**

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci odlučuje Disciplinski komisija FSCG, na osnovu odredbi Disciplinskog pravilnika FSCG, odnosno Komisija za žalbe u drugom stepenu.

Član 66

Isključeni igrač je dužan, neposredno poslije utakmice da se javi delegatu radi davanja izjave. U suprotnom, smatraće se da je saslušan.

Za javnu opomenu klub je dužan uplatiti novačni iznos od 7 EURA u korist žiro računa FSCG.

Član 67

Kao javna opomena smatra se sudijska opomena upisana u zapisnik sa utakmice.

Ako jedan igrač u toku igre dobije jednu javnu opomenu, a zatim i drugu, zbog koje ga glavni sudija isključi iz igre, igraču se upisuje crveni karton uz napomenu da je dobio crveni karton radi drugog žutog kartona, a žuti kartoni se ne upisuju, a zbog pokazanog crvenog kartona izdržava kaznu od jedne utakmice zabrane igranja.

XV UTVRDJIVANJE PLASMANA, PRVAKA I POPUNA LIGE**Član 68**

Plasman klubova na tabeli se određuje brojem osvojenih bodova.

Tim koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, u slučaju neriješnog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod, a tim koji je izgubio utakmicu ostaje bez bodova.

Član 69

Za Futsal ligu vodi se tabela koja sadrži imena timova koji se takmiče, broj utakmica, broj osvojenih bodova, broj dobijenih, neriješeno odigranih i izgubljenih utakmica, kao i gol razlika između datih i primljenih golova.

Plasman na tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova.

Ako timovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih golova. U slučaju da je i razlika jednaka bolje mjesto zauzima tim koji je dao više golova, a ako su postigli isti broj i golova, onda dijele mjesta koja im pripadaju.

Izuzetno, ako je riječ o mjestu koje odlučuje prvaka i o mjestu koje odlučuje o prelazu u niži rang takmičenja i razigravanje, kvalifikacije, baraž i sl. u slučaju istog broja bodova dva ili više timova plasman na tabeli se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele od rezultata koji su postignuti u međusobnim susretima odnosnih timova.

Plasman na dodatnoj tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova. Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima. Ako se i na ovakav način ne može doći do rješenja, onda se odigravaju utakmice između ovih klubova i to:

- dvije utakmice po dvostrukom kup-sistemu, ako su u pitanju dva kluba
- tri utakmice po jednostrukom bod-sistemu na neutralnom terenu, ako su u pitanju tri kluba;
- potreban broj utakmica po jednostrukom kup-sistemu na neutralnom terenu, ako su u pitanju četiri ili više klubova.

- Dodatno takmičenje – Plej of

U dodatnom takmičenju – Plej ofu koje se organizuje poslije završenog dvokružnog sistema liga takmičenja učestvuju 4 (četiri) prvoplasirane ekipe (1,2,3 i 4).

Prvoplasirana ekipa sastaje se sa četvoroplasiranom, dok se drugoplasirana ekipa sastaje sa trećeplasiranom ekipom. Igra se u 2 (dvije) dobijene utakmice (kao domaćin i gost), u prvoj utakmici domaćini su četvrtoplasirana i trećeplasirana, a uspješnije ekipe iz tih susreta idu u finale takmičenja.

U finalu se igra takođe u 2 (dvije) dobijene utakmice (kao domaćin i gost) a uspješnija ekipa iz tih susreta je prvak Crne Gore u Futsalu. Domaćin prve utakmice je ekipa koja je slabije plasirana na tabeli.

Ukoliko u dvije utakmice ekipe imaju po jednu pobjedu, igra se treća utakmica na kojoj je domaćin bolje plasirana ekipa u prvenstvu.

Ukoliko se treća odlučujuća utakmica završi neriješenim rezultatom, prvak se dobija boljim izvođenjem kaznenih udaraca.

Svaka ekipa izvodi po 3 (tri) kaznena udaraca naizmjenično, a ako se i tada ne riješi pitanje pobjednika, svaka ekipa izvodi naizmjenično po 1 (jedan) kazneni udarac sve do dobijanja pobjednika.

Ovo važi i za popunu Prve lige Crne Gore Futsala kada je u pitanju baraž za popunu iste.

Za sve što nije predviđeno Propozicijama o takmičenju važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ostalih propisa i odluka nadležnih organa FSCG.

Član 70

Odluku o mjestu i načinu odigravanja naprijed navedenih utakmica, donosi Komisija.

Član 71

Ukoliko se klubovi saglase, umjesto odigravanja ovih utakmica pitanje pobjednika može se utvrditi i putem žreba, koji sprovodi Komisija.

Član 72

Ekipe Lige Futsala FSCG na osnovu plasmana stiču pravo učešća u međunarodnim takmičenjima, stim što broj ekipa koje će steći pravo učešća u Evro takmičenjima zavisi od odluke UEFA.

Član 73

Iz Lige Futsala FSCG na kraju takmičarske 2016/2017. godine ispada 1 (jedna) najslabije plasirana ekipa.

Popuna Prve lige Futsala za sledeću takmičarsku sezonu, zavisi od toga da li su organizovana takmičenja u regijama. Prvaci regija stiču pravo na mesto u Prvoj ligi Futsala Crne Gore.

XVI NEOPRAVDAN IZOSTANAK SA UTAKMICE**Član 74**

Tim koji ne opravda nedolazak na odigravanje utakmice, gubi istu službenim rezultatom 3:0 i kažnjava se prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 75

Klub koji u toku takmičenja dva puta ne opravda svoj izostanak sa utakmice, diskvalifikuje se iz daljeg takmičenja i prelazi u niži stepen takmičenja, bez obzira na dotadašnji plasman.

Osim ove mjere klub podliježe i disciplinskoj odgovornosti po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

XVII NAGRADE**Član 76**

Prvak savezne Lige Futsala dobija u trajno vlasništvo pehar, na kome se urezuje ime kluba i godina osvajanja prvenstva.

Odlukom Komisije za Futsal, mogu se dodijeliti i druge nagrade.

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE**Član 77**

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ostalih propisa i odluke nadležnih organa FSCG.

Član 78

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku FSCG "CG fudbal", a primjenjivaće se od prvog kola jesenje takmičarske sezone 2016/2017. godine.

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r**

Broj: 2350/2

Podgorica, 24.08 .2016.god.

Troškovnik za Prvu ligu Futsala Crne Gore za 2016/2017

1. Sudijska taksa 50,00 eura
2. Delegatska taksa 30,00 eura
3. Sudije i delegati imaju pravo na troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ukoliko sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom sudiji.

Nepprisustvovanje službenih lica na utakmicama:

1. Šef stručnog štaba-trener50,00 eura
2. Ljekar 30,00 eura
3. Fizioterapeut 30,00 eura
4. Predstavnik kluba 30,00 eura

Kazne:

1. Žuti kartoni 5,00 eura

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.**

FUDBALSKI SAVEZ SREDNJE REGIJE - PODGORICA

Sjednica održana 24.08.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Župa“ – Nikšić: Cetković Nemanja JMB: 0706003260526, Nenezic Stefan JMB: 2712005260504, Raičević Matija JMB: 2502009260016, Vukićević Petar JMB: 0312004260505, Vukićević Martin JMB: 2607007261518, Vukićević Marko JMB: 0803005260510, Draganić Vuk JMB: 0110007261519, Radulović Bojan JMB: 0502007261522, Krstajić Mitar JMB: 0201006260506, Draganić Matija JMB: 3112005260500, Milutinović Marko JMB: 2610005260507, Jokić Miloš JMB: 2206008260014, Perović Pavle JMB: 0907007261514, Jovović Zoran JMB: 1309007261548, Jokić Nikola JMB: 0901008261528, Bulajić Andrija JMB: 0405007261527, Peković Matija JMB: 1610003260506, Milićević Nikola JMB: 1908003260521, Čuković Danilo JMB: 1802003260529, Mijušković Nikola JMB: 1912006261518, Vukićević Janko JMB: 2803005260518, Roganović Nemanja JMB: 1707005260507, Vukićević Aleksandar JMB: 3004005260503, Zorić Matija JMB: 1803007261518, Nikolić David JMB: 2706005260520, Jaredić Danilo JMB: 0712006261515, Balić Vojin JMB: 0508003260503, Nikolić Nemanja JMB: 1203007261529, Jokić Vojislav JMB: 1804007261514, Perišić Nikola JMB: 2302006260520 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 25.08.2016. godine

REGISTARCIJA IGRAČA

FK „Gold“ – Podgorica: Čupić Miloš JMB: 2305009210027, Brnović Matija JMB: 2702007211009, Čupić Aleksandar JMB: 2701006211025, Brnović Milan JMB: 2304003211017, Brnović Miloš JMB: 0610001211008, Čupić Nikola JMB: 2004003211005 po osnovu člana 37/1.

FK „Polet stars“ – Nikšić: Mandalinić Mišo JMB: 2611001260517, Đilas Aleksa JMB: 3007008260015, Vukotić Balša JMB: 0503005260517, Matović Andrija JMB: 1502001260501, Jelušić Bojan JMB: 0602003260518 po osnovu člana 37/1.

FK „Blue star“ – Podgorica: Hadžiosmanović Dino JMB: 1606993210012, Milačić Nemanja JMB: 1312990213009, Baošić Veko JMB: 1307982214043, Čurić Marko JMB: 0403992213008, Vlahović Miloš JMB: 3007991212987 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 02.08.2016. godine

REGISTARCIJA IGRAČA

FK „Gold“ – Podgorica: Đurović Tomaš JMB: 1409007211014, Šćepanović Feđa JMB: 0507007211020, Burzanović Radomir JMB: 1004007211022, Brnović Danilo JMB: 0404007211043, Odović Nikola JMB: 1907007211006 /FK Ris/ po osnovu člana 36/2.

Sjednica održana 26.08.2016. godine**REGISTARCIJA IGRAČA**

FK „Crvena stijena“ – Podgorica: Vujačić Ilija JMB: 3007000211074 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 02.08.2016. godine

Poništava se registracija igrača Raičević Lazara JMB: 1212996210023 /FK Petrovac/ koji je greškom registrovan za FK „Mladost Lješopolje 1970“ – Podgorica, i isti se registruje za FK „Crvena stijena“ – Podgorica po osnovu člana 36/2.

Sjednica održana 29.08.2016. godine**REGISTARCIJA IGRAČA**

FK „Budućnost“ – Podgorica: Vučinić Bojan JMB: 2701001250014 po osnovu člana 37/1.

KMF „Military futsal team“ – Podgorica: Mugoša Ivan JMB: 1011995210016 /KMF Titograd/ po osnovu člana 119.

KMF „Titograd“ – Podgorica: Bajčetić Marko JMB: 1512989212995, Barović Zoran JMB: 1402984210269 /KMF Military futsal team/ po osnovu člana 36/2., Efović Arijan JMB: 2002993271984, Radević Nemanja JMB: 2404990212970 po osnovu člana 119.

FK „Sutjeska“ – Nikšić: Bačović Maksim JMB: 2707004260515, Čaković Nikola JMB: 2409004260514, Veličković Andrija JMB: 2902004260512, Šečković Zoran JMB: 1905004260526, Radojević Stefan JMB: 0403005260512, Međedović Aleksa JMB: 0508004260515, Krivokapić Jovan JMB: 2302005260519, Komnenović Aleksa JMB: 2912004260518, Goranović Andrija JMB: 2707004260523, Đukanović Aleksa JMB: 0409004260509, Dubljević Marijan JMB: 2208005260504, Drašković Nikša JMB: 0903004260511, Doknić Luka JMB: 1907004260510, Čaković Slavko JMB: 2903002260538, Delić Mihailo JMB: 1404004260500 po osnovu člana 37/1.

FK „Drezga“ – Podgorica: Ujković Marko JMB: 2108997211068, Jovović Dušan JMB: 2212986210258, Dragičević Nemanja JMB: 0902997210070, Lončar Borko JMB: 3110988290018, Radulović Ilija JMB: 3107988212997, Malezić Dino JMB: 1203998210012, Abramović Stefan JMB: 0607994210051, Tomović Nemanja JMB: 0802994210032, Bošković Saša JMB: 1404987210556, Rotković Nikola JMB: 1612994210024, Tatar Samel JMB: 1808986210335, Sulejmanović Elvir JMB: 0905994222999, Aćimić Danilo JMB: 2701985210301, Gazivoda Dražen JMB: 3112986210060, Miranović Đorđe JMB: 2903986210285, Lazarević Stefan JMB: 3101990212971, Radetić Goran JMB: 2207994210069, Bulatović Ivan JMB: 2104984210016, Bukilić Ivan JMB: 2208987210548, Malezić Dino JMB: 1203995210012, Popović Luka JMB: 2003989212989, Dubljević Žarko JMB: 1201989260021, Radović Dragan JMB: 0703989254996, Grbavac Zvonko JMB: 0204984210277 po osnovu člana 37/1.

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "MLADOST" – Podgorica i igrač Kato Ryo broj pasoša: TK5281800 sporazumno su raskinuli Ugovor o profesionalnom igranju broj 168/16.

Dopuna sjednice od 02.08.2016. godine

Naknadno pronađena dokumentacija zaregistraciju igrača

REGISTARCIJA IGRAČA

FK „Čelik“ – Nikšić: Đuranović Ognjen JMB: 2302000260022 /FK Sutjeska/ po osnovu člana 36/2.

Sjednica održana 30.08.2016. godine**REGISTARCIJA IGRAČA**

KMF „Titograd“ – Podgorica: Minić Nikola JMB: 2205989283012 /KMF Studentski dom/ po osnovu člana 36/2.

FK „As“ – Golubovci: Nikčević Živko JMB: 1604007211003, **Božović Vasilije** JMB: 2203007211002 po osnovu člana 37/1.

ŽFK „Budućnost“ – Podgorica: Raković Ksenija JMB: 3009002216025, **Subačev Andrijana** JMB: 3005001216018, **Milović Bojana** JMB: 1010002216018, **Đurović Anastasija** JMB: 0711003216008, **Perišić Milica** JMB: 3010000216034, **Radinović Jovana** JMB: 0211000216012, **Milikić Jelena** JMB: 2106002216027, **Vukadinović Andrea** JMB: 2705005216010, **Filipović Irena** JMB: 1803993259984, **Railić Anđela** JMB: 0703004298005, **Boričić Ivana** JMB: 2605005216008, **Kovačević Iva** JMB: 2510001715122 po osnovu člana 37/1.

Sjednica održana 31.08.2016. godine**SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O PROFESIONALNOM IGRANJU**

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Lončar Stefan JMB: 1902996260035 sporazumno u raskinuli Ugovor o profesionalno igranju broj 20/16.

Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Senad Padović, sr.

FUDBALSKI SAVEZ JUŽNE REGIJE - KOTOR

Sjednica održana 31.08.2016 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“IGALO“ (Igalo): Đorđević V. Boban-jmb. 2002997230019 (Slovačka), čl. 36/11.
Sertifikat zatražen u prelaznom roku.

RASKID UGOVORA

“LOVĆEN“ (Cetinje) i igrač Petković M. Danijel-jmb. 2505993230016 raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj 120/08, **sporazumno.**

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Dragan Peraš, sr.**

FUDBALSKI SAVEZ SJEVERNE REGIJE - BERANE**Sjednica održana 25.08.2016. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

FK "JEZERO" /Plav/: Kukaj Andi, jmb. 1408001273003, Jadadić Jasmin, jmb. 2410998270015, čl. 37/1.

Sjednica održana 01.09.2016. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

FK "RUDAR" /Pljevlja/: Tomković Mihailo, jmb. 1006991212991 "Budućnost" /Podgorica/, čl. 37/3.

FK "PETNJICA" /Petnjica/: Šabotić Semin, jmb. 0502986270014, čl. 36/1.

FK "NAPREDAK" /Berane/: Agović Elvis, jmb. 0704989270157, čl. 36/1.

FK "FAIR PLAY" /Bijelo Polje/: Čelebić Emir, jmb. 0707998280032, čl. 36/1.

OFK "BORAC" /Bijelo Polje/: Ćorović Emir, jmb. 0404991280158, čl. 37/1.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "RUDAR" /Pljevlja/ i igrač **Tomković Mihailo**, jmb. 1006991212991, su potpisali ugovor o profesionalnom igranju br. 195/16, kod FSCG 118/16 na 1 (jednu) godinu, odnosno do početka ljetnjeg prelaznog roka 2017.godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Buijišić Boriša, jmb. 0304997290010, Vlahović Nedeljko, jmb. 1501984210305 "Rudar" /Pljevlja/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

REGISTRACIJA IGRAČICA

FK "BREZNICA" /Pljevlja/: Miličić Slavica, jmb. 1707000295027, Joksović Ivana, jmb. 1206001295013 "Cvetex" /Berane/, čl. 36/2; Karličić Jelena, jmb. 0510002287984, Bošnjak Enida, jmb. 0202002288003, čl. 37/1.

BRISANJE IZ REGISTRA ŽENSKOG FUDBALA

Briše se: Milenković Jelena, jmb. 0806994755026 "Breznica" /Pljevlja/, **jer prelazi na drugu teritoriju.**

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Vasko Dragović, sr.**